

Сир болпуруоңа ханың да
бәйзәлләэх киңшиң долгутар кэмэ
кәллэ. «Сирбит дыыалата хайдах
бынаарыллан эрәр?»,
«Сынаната тәһе буолар үнүнүй?»,
«Хастың гентары биәрәлләр, хайдах
үлләрәлләр?»—итинник ыйытынылар
билигин элбәхтик инилләлләр.

таах буолбут тубалтадыр
баара. Оройон Советын
сирга комитета сир из-
нии ара бынаарбака,
оройонмут үчүстүк ку-
раандырылышын, урахтар
алдаастар үүшүүнүн бирдөр-
нүүхтарын таба сыйалы-
мырын олохпупт ирдинир
дии саныбын. Орунда
сөзмөнч, лабораториянын
базатын даярлогочтот спес-

лар усуду обийнатын тар-
шшуктезханы.

Совхоз государственный
сандыстарга дуогабарын
төлөрбөгөвүнэ ыстарсан
танар, оттон үзүүнт дуо-
габардаах үзүүт төлөр-
бөгөвүнэ хамнахаа эрэ-
дүүчүүр. Коллективтэй
дуогабарга көрүүлүбүт
чигчилгээр үзүүнт тө-

Советтар түбүктэрэ

Бэйэлээх бэйэбит сирбит буолуоба

центнер оту союзного
лаебыллык

Мэчинрэг сирбэг изнэ
—2823 гектар, оттои
шурма бынтынан
3205,7 гектар ишнэр.
Болгуурдараа ходунала-
рыц сирэ тийнэр зөвт
шахтэрэ гынцан баран.
Куулуманы бижэ тура
уруулах имтэй оройсэн
Советын президиумын
анал фондацаа ылтара бы-
раймыгтайсан туар.

Манна дағатан этакхан орбуюнға сир реформата нағас ықсаллаадтың баран аэр. Бу түннан орбуюң Советын президиумын өзсілт мүниси-бар президенттің чыннан из зәнде этак тұраллар. Үчүткій иштің сүттағының, лағымта суюх сирі бизнешхә эрдің дәвійт куралу. Ходуна үшнүүт, отын биологиялық хәччестібатта учурунда ылдырылбайт. Бында тарыйлан гектарның бырахсан зербін дистаххада алғас буолу соуда. Амма ерге хоҳолор, кырсылым, үнүндузхтар. Олардың озоры біннегін сүйнүлдерінен түркілдікке үшнүүттөн үттөрдің сыйытта нағызда, этакхан амтина сымсақ даңы этиң оруннала. Омчи дойлудағы фермердердәр сүйнүлдерінин айналығын 12 биологиялық, химиялық және физикалық сыйытталмалар. Оттоң библиотека сиңеңдік жаңбыр институттар жаһанды эрді олохуобтуп көзмөжік айналылар тунаңнанда. От хәччестібаттың бындағар инспекция-лабораториялар тәжілдің методикаларын үздіктірип астынан орбат буолады. Холмада булырмын от ынтымдардың избіннеллікінен от иштің суюртханалар, оттоң этакханда ызын июни аягарынан гар избіннеллікінен залба сыйылда от бастамы суюртханалар.

циалистардың албатын, саптады туңышаха салытта. Кийін сирп бурдугун ынарбызыгар бу лаборатория змие албада коменю

Сир реформатын олох-
хо кылдарниң биш ула-
хан мәйданын сирбөт
сыйнаты билди. Илигэ-
буолар, «1 гектар ходуна
сыйнаты 50 солжубай
буолар түү». дин сир
комитетин специалистар
билди, избийттар. Оччоту-
гар 6634 гектардаах хо-
дунабыт сыйнатын 40
бырынчана 132680 сол-
куобайга тэгжнан. Вуюр
байыты тууту 70 тыш
солжубай, биш км ну-
руону тууту 1 тыш сол-
жубай, биш гектар сире-
сюору 300—1000 сол-
жубай буолан түрдүзини
скрбйт атыята ишинин
түпсарал сиғорорбуттар

тнйбэгэ шосты турар
Сынаабыт оссо шарма
турдаа.

Оройон Сөвөтны сес
сиятыгар нууралы уяары
хөхүүгэ, сир быйсаны
Бизрингийн үрдэтийг бэзэ
цэлаахаа уонуван молт
йүен соли. Сүүмадаа
программа билгэгтилийн
из. Бүх эсийлэхээ, чолч
саруултаах программа
блэххэ ингризи сэл. О
зрази онго цэвшийн сүрүү
усулуубийн тутууллуух
таах. Бастынтынан сон
хээстар, отделениелар спе
циалистарын онгорийн кил
лэрбэгт туслах узлээрний
шэмжийн үйлчилгээн бэрил
лар элбэг унхаарыг
улаханыхи сунгатаммаки
ханааныстыбалар финанс
совий, материалый-тех
нический үзүүлэвийгээ
өндөрдүүснээ. Ихинийн
хэс бишрэлийн улзант сир
гэ, общественай баатга
ччлэв сыйманын ула
рытай, инии төлөр
быраалтуух уоннаа эзэл
жигжигийн төхөннүүдээ

РСФСР Президенти
Б. Н. Ельцин талыллы
бытынан, рынок сыйынан
насылара оссе диргү
ник кириштээр. Прези-
дент байзат эгриинэн
100 хонун ишкеэр албаз
чларымылар кириштэ-
ра. Бу измит биңи со-
циалдык ортуңкى кызы-
мат дөймүт—пенсионер-
дар, инвалидтер, албаз
сюлоох майлар — сиро-
улдорнинг ханым да ор-
дуктах балашыннадар
сух. Онон оройумму
усулубийтанаң иши-
дианың бу арантагар
сантоох балашынан
онорорбут наада буолы.
Уовсайынан сельсоветтеги
чепуттарыгар, скрет
комиссияларыгар этишт-
“Ах ула” сүктарилини.
Сири хаңайыстыбалары
наң сыйыарым тух да
мункуулдинтүү ордум-хе-
нү саятта-игеза етүү
субзион оғончулар. Эр-
бөлдөлжына шайтартыл
«Советтар, эңиң дыналы-
кыт» десенде, зардани
сыргыластырыл субзи-
зүйлинирбүт ордум буолу.

Л. ТИХОНОВ,
Болугур сельской
Советской школы



ры салайар биралтада
байтериц оролуонвары
тар норугт ханаантысы
батын аравас салалары
жакшэр.

Снимки: училище автомобилы уортер лабораторийтын сабнацисса И. И. Андреев (хангардан иккис) курсантар

— Н. Алексеевы (Уус-Ада), В. Ноговицыны, Нижнитин (Амма) кыт.
— Т. Кардашевской фотоз.

Абааччы санаатын этар

Сессия матырыйаалларын ааңан баран

Энэ даңыны наваа нафыллык, бытавынын дынаалы ылдалтар, буруй оногуллуутын тутатына арыйбаттар дуу дин санзыбын.

Олохтоох Советтар бый-
бардааччыларын кытта
гүниэти сибзэни тутус-
паттар дистахха байлан
этии буолуу сугура. Он
ноңдор сорох депутаттар
быыбардааччыларыгар от-
чытуу дарапы мактап
абит. Депутат бэйзин ба-
ттынан быыбардааччылы-
рыгар сыйдьзара, кэлсэти-

Сорох тарылтазары арыттылааныны тарийөр, чөртүүр дыон бааллара кистал булолбатых. Олору кынта чончу бирдиңиззән улазынккүй, буур оно-кулдуутун ардаттан сэрээ тэр дыланлары ылымккүй. Олох кендеруммэт, буруйүү оноро туар уланттары очубай бализа ылан, анаан-миниззән интэрдейде-тер улзан ытмакхада. Арыттылааныны утарты охсунууга салайаачылартан тус байылэрриттэн амнаа ирдебили күчүнүрдүүехх. Тодото биллэр. Салайаачы күнүзтүүгүч дыон ха-расынын иштөөтүрүн салындар

Нәйнисенъ ортотугар
шитэр-відітер. Үз бал-
тардың мәлтетулуғын.
Дың сынылаштың тәри-
хиян сүттэ суюх, изби-
линиенъин интарезидігэ-
тер. кинилер болбомтоло-
тун тардар арасы лаңаал-
лар мыттылбыттар,
спортивий шұрағанындар
нәйнисенъ ішкі арана-
тын хабан төрецилбеттер. Оны астайшай тәрізәч-
чилеринен, дынну тұма-
тардаачыларынан народ-
ны депутаттар болуда-
таах этилдер. Дынғи-
шарға сазмай чугас ту-
каачыларының, кинилер
ынаңдаачыларының репутат-
тардан орын нәм баар
береңдер?

Отто ик лында оро-
бучиншыбы отдельн. улэ-
иттер оғовулубут бу-
субу тута арыйынга
туолкайдаанынгта сурүн
базомтолорун уурум
таахтар. Ол эрэри биниги
милиционердарбыт оду-
холкулар, сигнал низирда

Н. ЕГОРОВ.
УДО ветерана.

